

SAZIV VI SJEDNICE SO BAR

Predsjednik Skupštine opštine Bar, Mićo Orlandić sazvaó je **VI (šestu) sjednicu Skupštine opštine Bar, za (petak) 30.11.2018. godine sa početkom u 12,00 časova.** Sjednica se organizuje zajedno sa Lokalnim dječijim parlamentom i održat će se u sali Skupštine opštine Bar. Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1. **“Participacija mladih u procesima planiranja i odlučivanja”**

Sjednici će prisustvovati 25. djece koja će biti u prilici da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.

Očekujemo da sjednici prisustvuju i predstavnici Ministarstva sporta, Direktorata za mlade, Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda, te predstavnici kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori i Centra za prava djeteta Crne Gore.

Konvenciju o pravima djeteta može preuzeti putem linka

https://www.unicef.org/montenegro/booklet_UNICEF_final2.pdf

Javna rasprava – Nacrt Odluke o Budžetu za 2019. godinu

P R O G R A M

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

Predsjednik opštine utvrdio je:

Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu

Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 09. novembra 2018. godine.

U navedenom periodu Sekretarijat za ekonomiju i finansije i Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar organizovaće javnu raspravu.

Raspored održavanja javne rasprave:

Red. br.	Naziv Mjesne zajednice	Datum održavanja	Vrijeme održavanja	Mjesto održavanja
1.	Za građane MZ "Ostros" i MZ „Šestani“	14. 11. 2018. /srijeda/	11:00 h	Prostorije MZ "Ostros"-Ostros
2.	Za građane MZ "Crmnica"	14. 11.2018. /srijeda/	14:00 h	Prostorije MZ"Crmnica"-Virpazar
3.	Za građane MZ „Spič“ Sutomore	14.11.2018. /srijeda/	18:00 h	Prostorije MZ „Spič“ -Sutomore
4.	Za građane MZ "Stari Bar"	15.11.2018. /četvrtak/	16:00 h	Prostorije MZ „Stari Bar“
5.	Za građane MZ "Mrkojevići"	15.11.2018. /četvrtak/	18:00 h	Prostorije MZ „Mrkojevići“ Pečurice
6.	Za gradjane MZ „Bar II“, MZ „Bar III“, MZ Bar IV, MZ „Bar V“	16.11.2018. /petak/	16:00	Sala S0 Bar
7.	Za gradjane MZ „ Bar I“ i MZ „Šušanj“	16.11.2018. /petak/	18:00	Sala S0 Bar

8.	<i>Stručna javna rasprava</i>	<i>19.11.2018. /ponedjeljak/</i>	<i>12:00 h</i>	<i>Sala S0 Bar</i>
----	-------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------

Uvid u Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019. godinu zainteresovani građani mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, Sekretarijatu za ekonomiju i finansije i Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, kao i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane da svojim učešćem, predlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnog teksta navedene odluke.

Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt Odluke o budžetu Opštine Bar za 2019.godinu mogu se dostaviti Sekretarijatu za ekonomiju i finansije i Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije, neposredno na šalteru građanskog biroa Opštine Bar, putem pošte – Bulevar Revolucije broj 1 ili putem e-mail-a: ekonomija.finance@bar.me i agencija@bar.me, zaključno sa 24.11. 2018. godine.

Nacrt Budžeta možete preuzeti [OVDJE](#).

Zajednička informacija Opštine Bar, Ministarstva prosvjete i Direkcije za javne radove o izgradnji vrtića

[Zajednička informacija Opštine Bar, Ministarstva prosvjete i Direkcije za javne radove o izgradnji vrtića](#)

[Prilozi 1](#)

[Prilozi 2](#)

OBAVJEŠTENJE ZA NVO

Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine opštine Bar sazvao **V (petu) sjednicu skupštine**, za ponedjeljak 12. novembar 2018. godine, sa početkom u **11,00 časova**, za koju je predložio sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Razmatranje građanske inicijative podnijete od 2.721 građanina Bara u vezi gradnje dječjeg vrtića**

Pozivamo zainteresovane nevladine organizacije, klasifikovane po oblastima za korišćenje instituta "Slobodna stolica", da se prijave za korišćenje pomenutog instituta, najkasnije do utorka 06.novembra 2018. godine.

Prijava za učestvovanje na V (petoj) sjednici Skupštine opštine Bar treba da sadrži ime predstavnika NVO, kao i sažet sadržaj interesa za učestvovanje po određenoj tački dnevnog reda, kao i da bude potpisano od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa NVO.

Uz prijavu NVO je dužna dostaviti i statut NVO, odluku o osnivanju NVO, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje:

- da je NVO registrovana najmanje godinu dana;
- da ima sjedište ili predstavništvo na teritoriji Opštine Bar;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave, koje su sprovedene u opštini;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast.

Ukoliko se, povodom iste tačke dnevnog reda, prijavi više NVO, o terminu održavanja sastanka predstavnika nevladinih organizacija sa predsjednikom SO Bar, na kojem će biti određeni predstavnici zainteresovanih NVO za učestvovanje na sjednici, po tačkama predloženog dnevnog reda, NVO će biti obaviještene nakon pristizanja njihovih zahtjeva za korišćenje instituta "Slobodna stolica".

Prijave se mogu slati na adresu: Služba za skupštinske poslove SO Bar, Bulevar revolucije br.1 ili putem e-maila: skupstina.opstine@bar.me.

Služba za skupštinske poslove

SAZIV V SJEDNICE

Predsjednik Skupštine opštine Bar, Mićo Orlandić sazvaio je V (petu) sjednicu Skupštine opštine Bar, za (ponedeljak) 12.11.2018. godine sa početkom u 11,00 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1. [Razmatranje građanske inicijative podnijete od 2.721 građanina Bara u vezi gradnje dječjeg vrtića](#)

- U prilogu je građanska inicijativa od 22.10.2018.godine.
- Za ovu sjednicu se očekuje objedinjena informacija Ministarstva prosvjete, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direkcije javnih radova i Opštine Bar. Informaciju možete preuzeti [ovdje](#).

STATUT OPŠTINE BAR

- [Statut opštine Bar](#)

Obavještenje za NVO o IV

sjednici SO

Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine opštine Bar sazvaó **IV sjednicu skupštine**, za utorak 9. Oktobar 2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, za koju je predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Predlog Statuta Opštine Bar
2. Predlog Odluke o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
3. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana "Pečurice-centar"
4. Predlog Odluke o donošenju detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona Goran"
5. Izvještaj o radu Tursitičke organizacije opštine Bar za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem
6. Predlozi Odbora za izbor i imenovanje

Pozivamo zainteresovane nevladine organizacije, klasifikovane po oblastima za korišćenje instituta "Slobodna stolica", da se prijave za korišćenje pomenutog instituta, najkasnije do četvrtka 04.oktobra 2018. godine.

Prijava za učestvovanje na IV sjednici Skupštine opštine Bar treba da sadrži ime predstavnika NVO, kao i sažet sadržaj interesa za učestvovanje po određenoj tački dnevnog reda, kao i da bude potpisano od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa NVO.

Uz prijavu NVO je dužna dostaviti i statut NVO, odluku o osnivanju NVO, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje:

- da je NVO registrovana najmanje godinu dana;
- da ima sjedište ili predstavništvo na teritoriji Opštine Bar;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave, koje su sprovedene u opštini;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast.

Ukoliko se, povodom iste tačke dnevnog reda, prijavi više NVO, o terminu održavanja sastanka predstavnika nevladinih organizacija sa predsjednikom SO Bar, na kojem će biti određeni predstavnici zainteresovanih NVO za učestvovanje na sjednici, po tačkama predloženog dnevnog reda, NVO će biti obaviještene nakon pristizanja njihovih zahtjeva za korišćenje instituta "Slobodna stolica".

Prijave se mogu slati na adresu: Služba za skupštinske poslove SO Bar, Bulevar revolucije br.1 ili putem e-maila: skupstina.opstine@bar.me.

Služba za skupštinske poslove

IV Sjednica Skupštine Opštine Bar

Predsjednik Skupštine opštine Bar, Mićo Orlandić sazvaio je IV sjednicu Skupštine opštine Bar, za 09.10.2018. godine , sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći **D N E V N I R E D:**

1. [Predlog Statuta Opštine Bar](#)
2. [Predlog Odluke o obrazovanju Službe za skupštinske poslove](#)
3. [Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana "Pečurice-centar"](#)
4. [Predlog Odluke o donošenju detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona Goran"](#)
5. [Izvještaj o radu Turističke organizacije opštine Bar za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem \(– Odluka Iizvršnog odbora T0 Bar br. 1129-07.09.2018; – Odluka SkupštineT0 Bar na Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2017- 20.09.2018 – Zaključak sa sjednice Nadzornog odbora – 17.08.2018\)](#)
6. Predlozi Odbora za izbor i imenovanje

Prilog : [Zapisnik](#) sa III (treće) sjednice Skupštine, koja je

održana 10. i 11.09.2018. godine.

Javna rasprava po Nacrtu Statuta Opštine Bar

O P Š T I N A B A R

O R G A N I Z U J E

J A V N U R A S P R A V U P O

Nacrtu Statuta Opštine Bar

dana 24.09.2018.godine /ponedjeljak/, sa početkom u 11:00 sati

velika sala Skupštine opštine Bar

Zbog značaja javne rasprave, a u pravcu uključivanja građana u vršenju javnih poslova, pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnoj raspravi, kako bi svojim predlozima, mišljenjima i sugestijama doprinijeli izradi što kvalitetnijeg teksta Statuta Opštine Bar.

Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt Statuta mogu se

dostaviti v.d. sekretaru Skupštine opštine Bar,
putem pošte – Bulevar Revolucije broj 1 ili
putem e-mail-a skupstina.opstine@bar.me,
zaključno sa 25.09. 2018.godine.

Javnu raspravu će voditi Radni tim za izradu nacrtu Statuta.

P R O G R A M

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

[Nacrt Statuta Opštine Bar](#) stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 11. septembra 2018. do 25.septembra 2018.godine.

Nacrt Statuta će biti dostavljen svim mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, političkim partijama, organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Skupština opštine Bar i biće objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Bar www.bar.me

Javna rasprava biće održana 24.09.2018.godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bar.

Uvid u nacrt Statuta zainteresovani građani mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, Službi za skupštinske poslove i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane da svojim učešćem, predlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnog teksta Statuta Opštine Bar.

Primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Statuta mogu se

dostaviti v.d. sekretaru Skupštine opštine Bar, putem pošte – Bulevar Revolucije broj 1 ili putem e-mail-a skupstina.opstine@bar.me, zaključno sa 25.09. 2018.godine.

SEKRETAR SO,

mr Aleksandra Grabež, s.r.

Na osnovu člana 3 Odluke o izradi Statuta opštine Bar („Sl.list CG-opštinski propisi“ broj 29/2018), Skupština opštine Bar je, na sjednici održanoj 10.09.2018.godine, nakon razmatranja Nacrta Statuta Opštine Bar, donijela sledeći

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se [Nacrt Statuta Opštine Bar](#).
2. Nacrt Statuta se stavlja na javnu raspravu koja će trajati 15 dana.
3. Nacrt Statuta će biti dostavljen svim mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, političkim partijama, organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Skupština opštine Bar i biće objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Bar [bar.me](#)
4. Učesnici u javnoj raspravi mogu predloge, primjedbe i sugestije dostavljati neposredno d.sekretaru Skupštine opštine Bar kao i elektronskim putem na e-mail adresi [skupstina.opstine@bar.me](#)
5. Nakom sprovedene javne rasprave Radni tim će razmotriti dostavljene predloge, primjedbe i sugestije, utvrditi radnu verziju Predloga Statuta i dostaviti je predsjedniku skupštine na dalji postupak.

6. Javna rasprava biće održana 24.09.2018.godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bar.

Broj:030- 387/3

Bar, 10.09.2018.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE

PREDSJEDNIK,

Miće Orlandić s.r.

Obavještenje za NVO

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se nevladine organizacije u Opštini Bar da je predsjednik Skupštine opštine Bar sazvaao III sjednicu skupštine, za ponedjeljak 10. septembar 2018. godine, sa početkom u 11,00 časova, za koju je predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Nacrt Statuta Opštine Bar
2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika opštine Bar
3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika opštine Bar
4. Predlog Završnog računa Budžeta opštine Bar za

2017.godinu

5. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave Opštine Bar za 2017.godinu
6. Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Šušanj-zona rezerve“
7. Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Topolica IV“ (B6-UP 17)
8. Predlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Topolica IV“ (B6-UP 18)
9. Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja o.o. „Komunalne djelatnosti“ Bar za 2017.godinu
10. Izvještaj o radu d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Bar za 2017. godinu
11. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP „Kulturni centar“ Bar za 2017.godinu
12. Izvještaj o radu d.o.o. „Sportsko –rekreativni centar“ Bar za 2017.godinu
13. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj d.o.o. „Lovstvo“ Bar za 2017. godinu
14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem „Možura“ d.o.o. Bar za 2017.godinu
15. Program rada sa programom turističke informativno propagandne djelatnosti i finansijski plan turističke organizacije opštine Bar za 2018.godinu
16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Izmjeni Statuta doo „Lovstvo“Bar
17. Predlog Odbora za izbor i imenovanje.

Pozivamo zainteresovane nevladine organizacije, klasifikovane po oblastima za korišćenje instituta “Slobodna stolica”, da se prijave za korišćenje pomenutog instituta, najkasnije do 05.septembra 2018. godine.

Prijava za učestvovanje na III sjednici Skupštine opštine Bar

treba da sadrži ime predstavnika NVO, kao i sažet sadržaj interesa za učestvovanje po određenoj tački dnevnog reda, kao i da bude potpisano od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa NVO.

Uz prijavu NVO je dužna dostaviti i statut NVO, odluku o osnivanju NVO, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje:

- da je NVO registrovana najmanje godinu dana;
- da ima sjedište ili predstavništvo na teritoriji Opštine Bar;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave, koje su sprovedene u opštini;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast.

Ukoliko se, povodom iste tačke dnevnog reda, prijavi više NVO, o terminu održavanja sastanka predstavnika nevladinih organizacija sa predsjednikom SO Bar, na kojem će biti određeni predstavnici zainteresovanih NVO za učestvovanje na sjednici, po tačkama predloženog dnevnog reda, NVO će biti obaviještene nakon pristizanja njihovih zahtjeva za korišćenje instituta "Slobodna stolica".

Prijave se mogu slati na adresu : Služba za skupštinske poslove SO Bar, Bulevar revolucije br.1 ili putem e-maila: skupstina.opstine@bar.me.

Služba za skupštinske poslove